



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	04. 03 20.26 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	01-1/26-9
VEZA:	
EPA:	920 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG

Br: 11-011/26-716/4

3. mart 2026. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. februara 2026. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NIK GJELOSHAJ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

Član 1

U Zakonu o akreditaciji („Službeni list CG“, br. 54/09 i 43/15) u članu 2 stav 1 tačka 6 riječi: „i čija je referentna oznaka objavljena u Službenom listu Evropske Unije“ brišu se.

Na kraju tačke 7 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje pet novih tačaka koje glase:

„8) isporuka na tržište je isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu u okviru obavljanja privredne djelatnosti sa ili bez naknade;

9) stavljanje na tržište je prva isporuka proizvoda na tržište;

10) opoziv proizvoda je mjera koja ima za cilj povraćaj proizvoda koji je već isporučen potrošaču ili drugom krajnjem korisniku;

11) povlačenje proizvoda je mjera koja ima za cilj da spriječi da se proizvod u lancu isporuke isporuči na tržište;

12) usklađeno zakonodavstvo Evropske unije je zakonodavstvo Evropske unije kojim se usklađuju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište.”

Član 2

Član 3 mijenja se i glasi:

„(1) Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti koja se odnose na odgovarajuća:

- 1) ispitivanja;
- 2) kalibracije;
- 3) kontrolisanja;
- 4) sertifikacije proizvoda i procesa;
- 5) sertifikacije sistema menadžmenta;
- 6) sertifikacije stručnih lica.

(2) Ovaj zakon primjenjuje se na akreditaciju koja se koristi na obaveznoj ili dobrovoljnoj osnovi u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti bez obzira na to da li je ocjenjivanje obavezno ili ne i bez obzira na pravni status tijela koje vrši akreditaciju.”

Član 3

U članu 5 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) U vršenju poslova iz stava 1 ovog člana Akreditaciono tijelo će svojim opštim i internim aktima obezbijediti da:

- raspolaze dovoljnim brojem stručnog osoblja;
- dokumentira dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja osoba koje učestvuju u postupku akreditacije a čije je definisanje neophodno za pravilno vršenje ocjenjivanja i atestiranja osposobljenosti;
- uspostavlja, provodi i održava postupke za nadzor efikasnosti i osposobljenosti uključenog osoblja.”

Član 4

U članu 6 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti djeluje nezavisno od Akreditacionog tijela i ne može imati vlasnička, upravljačka ili druga finansijska prava, interese ili veze koje bi mogle direktno ili indirektno uticati na nepristrasnost i objektivnost u postupanju i odlučivanju Akreditacionog tijela.”

Član 5

Član 8 mijenja se i glasi:

(1) Postupak akreditacije pokreće organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnošenjem zahtjeva za akreditaciju.

(2) Akreditaciono tijelo će po prijemu dokumentacije iz stava 2 ovog člana preduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti dobijenih podataka tako što će po prijemu dokumentacije bez odlaganja potvrditi prijem tražene dokumentacije sa preuzimanjem odgovornosti da se cijelim tokom akreditacije stara o zaštiti povjerljivosti podataka.

(3) Uz zahtjev za akreditaciju organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnosi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa pravilima akreditacije.

(4) Akreditaciono tijelo utvrđuje ispunjenost zahtjeva propisanih harmonizovanim standardima i ako je potrebno svih dodatnih zahtjeva za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti na osnovu podnijete dokumentacije i neposrednim uvidom kod organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti u pogledu ispunjenosti zahtjeva.

(5) Obaveze Akreditacionog tijela i organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti uređuju se Ugovorom u skladu sa pravilima akreditacije.

(6) Ugovorom iz stava 5 ovog člana uređuju se međusobna prava i obaveze u postupcima dodjele, održavanja, proširenja, sužavanja, suspenzije i troškova akreditacije, kao i podaci povjerljivog karaktera i način njihovog korišćenja u skladu sa zakonom."

Član 6

U članu 9a st. 1, 2 i 3 riječi: „druge države“ zamjenjuju se riječima: „države članice Evropske unije“.

Član 7

U članu 10 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Protiv odluke iz st. 1 i 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.“

Član 8

U članu 11 stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Protiv odluke iz st. 3 i 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.“

Član 9

Član 16 mijenja se i glasi:

„(1) Nadzor nad radom Akreditacionog tijela u obavljanju poslova utvrđenih zakonom vrši ministarstvo nadležno za poslove infrastrukture kvaliteta, a u pogledu racionalnog korišćenja sredstava za rad Akreditacionog tijela koja se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore ministarstva nadležna za finansije i poslove infrastrukture kvaliteta.

(2) Ako u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana nadležno ministarstvo utvrdi da akreditaciono tijelo ne zadovoljava zahtjeve ili ne ispunjava svoje obaveze utvrđene ovim Zakonom, preduzeće se radnje predviđene propisima koji utvrđuju nadležnost organa državne uprave i o tome obavijestiti Evropsku komisiju.“

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona predstavlja član 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.1/07), kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja koja su od interesa za Crnu Goru.

Članom 70 Ustava Crne Gore propisano je da država štiti potrošača.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Crna Gora odlučila se za preuzimanje Regulative 765/2008/EZ kojom se propisuju zahtjevi za sistem akreditacije u okviru saradnje na evropskom nivou u oblasti akreditacije. Evropska komisija je dala sugestije za unapređenje Zakona o akreditaciji ("Službeni list CG", br. 54/09 i 43/15) koji su prihvaćeni ad-literam u tekst ovog Zakona.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji usklađen je sa sljedećim sekundarnim izvorima prava EU:

- Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance) - 02008R0765 (as amended by 32019R1020)/

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

OPŠTE ODREDBE

Član 1:

Na sugestiju Evropske komisije u članu 1 je dodat stav kojim se u potpunosti ad-literam preuzima obaveza nezavisnosti i nepristrasnosti vršenja akreditacije bez obzira na status Akreditacionog tijela Crne Gore.

Član 2:

U članu 2 dodaje se pet novih definicija.

Član 3:

U 5 tri se dodaje novi stav koji ad-literam uređuje obaveze Akreditacionog tijela Crne Gore u pogledu obezbjeđivanja dovoljnog broja obučenog osoblja za vršenje akreditacije.

Član 4

Ovim članom se mijenja član 6 dodavanjem novog stava kojim se potvrđuje nezavisnost i nepristranost Akreditacionog tijela u odnosu na organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti tj. ukida se mogućnost uticaja istih na ocjenjivanje Akreditacionog tijela.

Član 5

U članu 8 poslije stava 2 dodaje se novi stav 2a kojim se utvrđuje obaveza čuvanja tajnosti informacija koje bi se pojavile u procesu akreditacije.

Član 6

U članu 9a st. 1, 2 i 3 riječi: „druge države“ zamjenjuju se riječima: „države članice Evropske unije“.

Čl. 7 i 8

Čl. 10 i 11 mijenjaju se u pravcu ukidanja konačnosti postupka, u skladu sa EU pravom i sa Zakonom o upravnom postupku.

Član 9

Mjenja se član 16 u pravcu bližeg uređenja postupaka u upravnom nadzoru Ministarstva nad Akreditacionim tijelom Crne Gore.

Član 10

Utvrđuje se stupanje na snagu zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 151 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predlaže se donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri zbog neposredne potrebe usklađivanja sa EU izvorima prava, što opet predstavlja jedan od uslova za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba, te da isti mora biti donesen u skladu sa utvrđenim pregovaračkim rokovima.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKREDITACIJI

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) akreditacija je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacionog tijela da organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima i ako je potrebno sve dodatne zahtjeve, uključujući zahtjeve utvrđene za pojedine oblasti (sektorske šeme) za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti;

- 2) ocjenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su uslovi i zahtjevi koji se odnose na neki proizvod, proces, uslugu, sistem, pravno ili fizičko lice odnosno odgovarajući organizacioni oblik, ispunjeni;
- 3) kompetentnost je dokazana osposobljenost za obavljanje određenih poslova u oblasti ocjenjivanja usaglašenosti;
- 4) sertifikat o akreditaciji je dokument kojim se potvrđuje da je organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti akreditovana za određenu oblast i obim;
- 5) organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili dio pravnog lica koje vrši ocjenjivanje usaglašenosti, koje obuhvata ispitivanje, kalibraciju, sertifikaciju i kontrolu.
- 6) harmonizovani standard je evropski standard koji je usvojen na osnovu zahtjeva Evropske Komisije i čija je referentna oznaka objavljena u Službenom listu Evropske Unije;
- 7) kolegijalno ocjenjivanje je postupak ocjenjivanja u kojem nacionalna akreditaciona tijela drugih država ocjenjuju drugo nacionalno tijelo za akreditaciju, u skladu s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju.

Područje primjene

Član 3

Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti koja se odnose na odgovarajuća:

- 1) ispitivanja;
- 2) kalibracije;
- 3) kontrolisanja;
- 4) sertifikacije proizvoda i procesa;
- 5) sertifikacije sistema menadžmenta;
- 6) sertifikacije stručnih lica.

Djelatnost

Član 5

- (1) Akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti akreditacijom.
- 2) drugim utvrđivanjem osposobljenosti za sprovođenje postupka ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisima, gdje akreditacija nije utvrđena kao uslov za potvrđivanje kompetentnosti.
- (2) Pored poslova iz stava 1 ovog člana, Akreditaciono tijelo obavlja i sljedeće poslove:
 - 1) učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima;
 - 2) vodi registar akreditovanih organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti;
 - 3) obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije, u skladu sa ovim zakonom, aktom o osnivanju i statutom;
 - 4) utvrđuje pravila akreditacije.
- (3) Bliži sadržaj i način vođenja registra iz stava 2 tačka 2 ovog člana utvrđuje Akreditaciono tijelo.

Zabrana vršenja poslova

Član 6

- (1) Akreditaciono tijelo može vršiti samo poslove iz člana 5 i čl. 9 i 9a ovog zakona, i ne smije pružati usluge organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući i konsultantske usluge.

(2) Akreditaciono tijelo ne smije imati vlasnička i upravljačka prava ili druge finansijske interese u organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.

(3) Akreditaciono tijelo ne smije da promoviše svoje usluge, marketinški djeluje na teritoriji drugih država ni da nastupa kao konkurencija akreditacionim tijelima drugih država u sprovođenju postupaka akreditacije ili organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.

Postupak akreditacije

Član 8

(1) Postupak akreditacije pokreće organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnošenjem zahtjeva za akreditaciju.

(2) Uz zahtjev za akreditaciju organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnosi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa pravilima akreditacije.

(3) Akreditaciono tijelo utvrđuje ispunjenost zahtjeva propisanih harmonizovanim standardima i ako je potrebno svih dodatnih zahtjeva za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti na osnovu podnijete dokumentacije i neposrednim uvidom kod organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti u pogledu ispunjenosti zahtjeva.

(4) Obaveze Akreditacionog tijela i organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti uređuju se Ugovorom u skladu sa pravilima akreditacije.

(5) Ugovorom iz stava 4 ovog člana uređuju se međusobna prava i obaveze u postupcima dodjele, održavanja, proširenja, sužavanja, suspenzije i troškova akreditacije, kao i podaci povjerljivog karaktera i način njihovog korišćenja u skladu sa zakonom.

Prekogranična akreditacija

Član 9

(1) Akreditaciono tijelo može sprovesti postupak akreditacije na zahtjev organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države ako:

1) država u kojoj podnosilac zahtjeva ima sjedište nema uspostavljeno akreditaciono tijelo;

2) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva ne vrši akreditaciju u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija;

3) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva nije prošlo kolegijalno ocjenjivanje u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija.

(2) Akreditaciono tijelo je dužno da, ako primi zahtjev za akreditaciju iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana obavijesti nacionalno akreditaciono tijelo te države.

(3) U postupku akreditacije, iz stava 2 ovog člana, akreditaciono tijelo druge države može da učestvuje kao posmatrač.

(4) Akreditaciono tijelo može, na zahtjev akreditacionog tijela druge države, da obavi dio aktivnosti u postupku akreditacije organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz te države.

IV. NADZOR NAD RADOM AKREDITACIONOG TIJELA

Član 16

Nadzor nad radom Akreditacionog tijela u obavljanju poslova utvrđenih zakonom vrši ministarstvo nadležno za poslove infrastrukture kvaliteta, a u pogledu racionalnog korišćenja sredstava za rad Akreditacionog tijela koja se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore ministarstva nadležna za finansije i poslove infrastrukture kvaliteta.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	1. Unutrašnj a i spoljna trgovina
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	01.Slobodno kretanje roba	01.10 Unutrašnje tržište: usklađivanje zakonodavstva
Ključni termini - eurovok deskriptori	- Ocjenjivanje usaglašenosti - Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti - Potvrđivanje kompetencija	



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02- 430/26-6954/17

Podgorica, 02.03.2026.godine

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, Rimski trg 46, Podgorica
gospodinu, Niku Gjelošaju, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Veza: Vaš akt br: 07-328/26-904/4 od 27.02.2026. godine

Poštovani gospodine Gjelošaj,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji, između ostalog, vrši se usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno zatvaranje pregovoračkog poglavlja 1 - Sloboda kretanja roba, u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja za sprovođenje ovog propisa nije potrebno dodatno obezbjeđenje budžetskih sredstava.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta nema primjedbi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo ekonomskog razvoja

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
 - Koji su uzroci problema?
 - Koje su posljedice problema?
 - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
 - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji, između ostalog, ima za cilj usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 1 – sloboda kretanja roba, u procesu pristupanja Crne Gore EU.
 - Važeći propis zahtijeva izmjene u dijelu rječnika koji je definisan Regulativom 2008/765 što je definisala Evropska komisija u mišljenju na tekst važećeg zakona. Takođe, izmjena je neophodna i radi unapređenja sistema akreditacije u Crnoj Gori.
 - Obaveza zatvaranja pregovaračkog poglavlja u oblasti slobode kretanja roba uslovljena je usvajanjem ovog zakona.
 - Nijedan subjekat nije oštećen, a zakonom će se upravo stvoriti pravni okvir koji obezbijedi pravnu sigurnost za sve učesnike na tržištu.
 - Zatvaranje pregovaračkog poglavlja u oblasti slobode kretanja roba je prioritet rada Vlade pa usvajanje ovog propisa predstavlja uslov za dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ?
 - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Predloženim zakonom se dalje nastavlja sa usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Takođe se uređuje oblast akreditacije i dodatno se daje sloboda i pravo tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti mogućnost da sticanjem sertifikata o akreditaciji podrže razvoj naše industrije.
 - Uskladjivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije je prioritet rada Vlade. Pregovaračko poglavje 1 – sloboda kretanja roba je uslovljeno usvajanjem 55 propisa. Kao jedan od najvažnijih horizontalnih propisa ovaj zakon je imperativ za usklađenost pa samim tim i za zatvaranje Poglavlja 1.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju.
- Neophodno je usvajanje predloženog zakona da bi ostvarili jedan od ciljeva za zatvaranje pregovaračkog poglavlja.
- Jedino na ovaj način, usvajanjem propisa kojima se uskladjuje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije Crna Gora može ispuniti obaveze iz poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba i u potpunosti harmonizovati nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. U kontekstu evropskih integracija, neusvajanje ovog propisa može rezultirati usporavanjem izvršavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 1, što bi imalo negativne posljedice na dinamiku pristupnog procesa Crne Gore.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Predloženi zakon imaće uticaj na više interesnih grupa.
- Privredni subjekti, će imati valjanu podršku tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja akreditovana (znači kompetentna) mogu da pomognu u razvoju njihovih proizvoda/usluga.
- Ne postoje troškovi za građane, jer se ne uvode nove obaveze.
- Kao i u prethodnom odgovoru ne postoje troškovi koje bi nastali usvajanjem ovog zakona.
- Predloženi propis direktno doprinosi jačanju kapaciteta u oblasti tehničkih ispitivanja, kontrole proizvoda i jačanju sektora sertifikacionih tijela koje omogućavaju valjanu primjenu međunarodnih standarda u oblasti menadžmenta kvalitetom.
- Usvajanje propisa ne stvara bilo kakvo administrativno opterećenje niti biznis barijeru već upravo spriječava stvaranje istih.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za sprovođenje ovog propisa nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.
- Obzirom da nijesu potrebna sredstva za sprovođenje ovog propisa nije potrebno posebno obrazloženje.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Za implementaciju propisa nije neophodno planirati sredstva za narednu fiskalnu godinu.
- Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze
- Implementacijom propisa nije predviđen prihod za budžet Crne Gore.
- Obzirom da nijesu potrebna sredstva za sprovođenje ovog propisa nije bilo ni metodologije za obračun izdataka.
- Nijesu postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda jer nije bilo troškova.
- Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa.
- Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa tako da eventualne primjedbe nijesu mogle biti uključene u tekst propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Za pripremu predloga predmetnog propisa korišćene se usluge EU projekta PLAC.
- Nijesu konsultovane zainteresovane strane. Shodno članu 151 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predlaže se donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri zbog neposredne potrebe usklađivanja sa EU izvorima prava, što opet predstavlja jedan od uslova za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba, te da isti mora biti donesen u skladu sa utvrđenim pregovaračkim rokovima.

- Nije bilo konsultacija sa zainteresovanim stranama.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
 - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
 - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
 - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
-
- Nema prepreka implementaciji propisa.
 - Akreditaciono tijelo Crne Gore će u cilju obezbjeđivanja uslova za rast broja akreditovanih organizacija aktivno nadzirati primjenu propisa i ispunjenost uslova koji su definisani ovim propisom i internim pravilima Akreditacionog tijela.
 - Glavni indikatori uključuju razumijevanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti o mogućnosti sticanja sertifikata o akreditaciji čime stiču mogućnost da se njihov rad efektira i van Crne Gore ukoliko se poštuju propisani zahtjevi. Ukoliko se prethodno ostvari indikator će biti eksponencijalni porast akreditovanih organizacija.
 - Za sprovođenje monitoringa i evaluaciju primjene će biti zaduženo Akreditaciono tijelo Crne Gore.

Datum i mjesto

Podgorica, 26.02.2026. godine


MINISTAR
Nik Gjelošhaj

Nik



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Br: 01-040/26-914/2

27. 02. 2026. godine

Za: Ministarstvo ekonomskog razvoja
gospodin Nik Gjelošhaj, ministar

Veza: akt broj: 01-040/26-914 od 27.02.2026. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Poštovani gospodine Gjelošhaj,

Povodom Vašeg akta, broj 07-328/26-904/3 od 27.02.2026. godine, kojim dostavljate na mišljenje Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija.

Takođe, u skladu sa članom 52 stav 2 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br.78/18, 70/21 i 52/22), propisani su izuzetni slučajevi kada nije obavezno sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona. Kako se radi o hitnim okolnostima, u skladu sa članom 52 stav 2, alineja 2 Zakona o državnoj upravi, u konkretnom nije sprovedena javna rasprava.

S poštovanjem,
MINISTAR

mr Marash Dukaj



Dostavljeno: - naslovu
- a/a

Kontakt osoba: Neđeljko Vuk
Samostalni savjetnik II

tel: 020 482 259

e-mail: nedjeljko.vuk@mju.gov.me



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Broj: 03-040/26-460/2

27. februara 2026. godine

Za: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Gospodinu Niku Gjelošaju, ministru

Veza: Broj: 07-328/26-904/1 od 26. februara 2026. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji**

Poštovani gospodine Gjelošaju,

Na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI** (dostavljen 27. februara 2026. godine), iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi.

V. D. SEKRETARA
Nikola Marković





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/26-871/2

5. mart 2026.

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
ministru Niku Gjelošaju

Veza: Dopis br: 07-328/26-904/5

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 07-328/26-904/5 od 5. marta 2026. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 03/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MER-IU/PZ/26/08
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona akreditaciji	
- na engleskom jeziku	Proposal for the law on amendments to the Law on accreditation	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jasna Vujović 482-365 jasna.vujovic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragan Vukčević 482-360 dragan.vukcevic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 73, Konkurencija i druge ekonomske odredbe član 77 Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2026-2027	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona akreditaciji nije planirano Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		

UFEU, Glava I, Unutrašnje tržište, član 26 / Treaty on the functioning of the EU, Title I, Internal market, Article 26	
Potpuno usklađeno/Fully harmonised	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32008R0765 Regulativa (EZ) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. jula 2008. godine koja postavlja zahteve za akreditaciju i ukida Regulativu (EEZ) br. 339/93 (Tekst od značaja za EGP) / Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance) OJ L 218, 13.8.200	
Potpuno usklađeno/Fully harmonised	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojim je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji je korišćena podrška projekta PLAC finansiranog od strane EC.	
Potpis / Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja	Potpis / ministarka evropskih poslova
	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABLE OF CONCORDANCE

1. Title of the source of EU law and its CELEX number				
Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance) - 32008R0765 (as amended by 32019R1020)				
2. Title of the Montenegrin legislation				
In Montenegrin		In English		
1. Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 054/09 od 10.08.2009, 043/15 od 31.07.2015) 2. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore“, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti – prečišćen tekst 3. Odluka o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 21/2007 od 13.04.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 13/2025 od 14.02.2025, 35/2025 od 02.04.2025, 117/2025 od 15.10.2025) 4. Statut Akreditacionog tijela Crne Gore, od 26.07.2017. 5. Uredba o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti ("Službeni list Crne Gore", br. 55/12) 6. PA. xx, PQ. xx – Interne procedure akreditacije po standardu MEST EN 17011 7. Pravilnik o osnivanju i radu Komisije za akreditaciju (ATCG br. 14-01/1, od 09.01.2023)		1. Law on Accreditation ("Official Gazette of Montenegro ", No. 054/09 of 10.08.2009, 043/15 of 31.07.2015) 2. Law on technical requirements for products and conformity assessment ("OG of MNE," no. 53/11, 33/14, 03/23 and 84/24) as amended by the Proposal of the Law amending the Law on technical requirements for products and conformity assessment – consolidated text 3. Decision on the Establishment of the Accreditation Body of Montenegro ("Official Gazette of the Republic of Montenegro ", No. 21/2007 of 13.04.2007, "Official Gazette of Montenegro ", No. 13/2025 of 14.02.2025, 35/2025 of 02.04.2025, 117/2025 of 15.10.2025) 4. Statute of the Accreditation Body of Montenegro, of 26.07.2017 5. Decree on the form, content and appearance of a mark of conformity ("Official Gazette of Montenegro", No. 55/12) 6. PA. xx, PQ. xx – Internal procedures of Accreditation (MEST EN 17011) 7. Rulebook on the Establishment and Operation of the Accreditation Committee (ATCG No. 14-01/1, of 09.01.2023)		
3. Compatibility of the legislation with Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance) - 02008R0765 (as amended by 32019R1020)				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacрта/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacрта/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

32008R0765				
CHAPTER I GENERAL PROVISIONS				
Član 1. Predmet i područje primjene 1. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za organizaciju i djelovanje akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja sprovode radnje za ocjenjivanje usaglašenosti.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Predmet zakona Član 1 stav 1 Ovim zakonom uređuje se osnivanje i djelatnost Akreditacionog tijela Crne Gore, način i postupak akreditacije, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju.	Potpuno usklađeno		
2. Ovom se Uredbom predviđa okvir za nadzor tržišta proizvoda kako bi se osiguralo da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i sigurnost. 3. Ovom se Uredbom predviđa okvir za nadzor nad proizvodima iz trećih zemalja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Ovo je predmet nove regulative 2019/1020	
4. Ovom se Uredbom utvrđuju opšta načela stavljanja znaka CE.	5. Uredba o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti ("Službeni list CG", br. 55/12) Član 1 Ovom uredbom propisuje se oblik, sadržaj i izgled znaka usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima (u daljem tekstu: znak CE).	Potpuno usklađeno		
Član 2 Definicije Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije: 1. „stavljanje na raspolaganje na tržištu”	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2, tačka 8	Potpuno usklađeno		Ovo je predmet nove regulativ

znači svaka isporuka proizvoda za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Zajednice u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;	8) isporuka na tržište je isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu u okviru obavljanja privredne djelatnosti sa ili bez naknade;			e 2019/102 0
2. „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Zajednice	1. Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15):: Član 2, tačka 9 9) stavljanje na tržište je prva isporuka proizvoda na tržište;	Potpuno usklađeno		
3. „proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili koja je oblikovala ili proizvela proizvod i koja stavlja na tržište proizvod pod svojim imenom ili trgovačkim znakom;	2. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore“, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24): Član 3 tačka 2 2) proizvođač je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji: proizvodi proizvode ili prema čijem nalogu se proizvodi projektuju ili proizvode, ili koje proizvodi proizvode koji nijesu rezultat proizvodnog procesa, uključujući poljoprivredne proizvode, i stavlja ih na tržište pod svojim imenom ili žigom;	Potpuno usklađeno		
4. „ovlašćeni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Zajednici koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da djeluje u njegovo ime u odnosu na posebne zadatke s obzirom na obaveze proizvođača u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice;	2. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore“, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Član 3, tačka 3) zastupnik je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i koje je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime obavlja određene poslove u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište;	Potpuno usklađeno		

5. „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim prebivalištem u Uniji koja robu iz treće zemlje prvi put stavlja na raspolaganje na tržištu Unije;	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore “, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Član 3 tačka 4 uvoznik je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i koje proizvod iz treće zemlje ili države članice prvi put stavlja na raspolaganje na tržištu Crne Gore;	Potpuno usklađeno		
6. „distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u lancu snadbjevanja različita od proizvođača ili uvoznika koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore “, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Član 3 paragraf 1 tačka 5 distributer je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori, a nije proizvođač ili uvoznik i koje je uključeno u lanac isporuke, odnosno koje isporučuje proizvod na tržište u okviru obavljanja svoje djelatnosti;	Potpuno usklađeno		
7. „privredni subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl.	Potpuno usklađeno		

	list Crne Gore ", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Član 3 tačka 6 privredni subjekat je proizvođač, zastupnik, uvoznik, isporučilac i distributer			
8. „tehnička specifikacija” znači dokument koji propisuje tehničke zahtjeve koje proizvod, proces ili usluga moraju ispuniti;	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore ", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Član 3 tačka 9a tehnička specifikacija je dokument koji utvrđuje tehničke zahtjeve koje treba da ispunjava proizvod i sa njim povezan proces ili usluga;	Potpuno usklađeno		
9. „harmonizovani standard” znači standard koji je prihvatilo jedno od evropskih organizacija za standardizaciju navedenih u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. juna 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa kao i pravila o uslugama informacionog društva (1) na temelju zahtjeva koji je dala Komisija u skladu s člankom 6. te Direktive;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2, tačka 6 6) harmonizovani standard je evropski standard koji je usvojen na osnovu zahtjeva Evropske Komisije.	Potpuno usklađeno		
10. "akreditacija" znači potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacionog tijela da tijelo za ocenjivanje usaglašenosti zadovoljava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima i, kad je to primjenjivo, neke druge dodatne zahtjeve, uključujući one utvrđene u odgovarajućim sektorskim	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2, tačka 1 1) akreditacija je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacionog tijela da organizacija za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene	Potpuno usklađeno		

programima, za provođenje posebnih radnji za ocjenjivanje usaglašenosti;	harmonizovanim standardima i ako je potrebno sve dodatne zahtjeve, uključujući zahtjeve utvrđene za pojedine oblasti (sektorske šeme) za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti;			
11. „nacionalno akreditaciono tijelo” znači jedino tijelo u državi članici koje provodi akreditaciju sa ovlaštenjem koje mu je dala država;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organizacija i djelatnost Član 4 stav 1 (1) Poslove akreditacije u Crnoj Gori obavlja Akreditaciono tijelo Crne Gore (u daljem tekstu: Akreditaciono tijelo) kao samostalna neprofitna organizacija čiji je osnivač Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).	Potpuno usklađeno		
12. „ocjenjivanje usaglašenosti” znači postupak kojim se dokazuje da su određeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, uslugu, sistem, osobu ili tijelo ispunjeni;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2, tačka 2 2) ocjenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su uslovi i zahtjevi koji se odnose na neki proizvod, proces, uslugu, sistem, pravno ili fizičko lice odnosno odgovarajući organizacioni oblik, ispunjeni;	Potpuno usklađeno		
13. „tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja usaglašenosti, uključujući kalibraciju, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolu;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2 tačka 5 5) organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili dio pravnog lica koje vrši ocjenjivanje usaglašenosti, koje obuhvata ispitivanje, kalibraciju, sertifikaciju i kontrolu.	Potpuno usklađeno		
14. „povrat” znači svaka mjera usmjerena na postizanje povratka opasnoga proizvoda koji je već dostupan krajnjem korisniku;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2 tačka 10	Potpuno usklađeno		

	10) opoziv proizvoda je mjera koja ima za cilj povraćaj proizvoda koji je već isporučen potrošaču ili drugom krajnjem korisniku;			
15. „povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da proizvod u opskrbnom lancu bude dostupan na tržištu	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2 tačka 11 11) povlačenje proizvoda je mjera koja ima za cilj da spriječi da se proizvod u lancu isporuke isporuči na tržište;	Potpuno usklađeno		
16. „kolegijalno ocjenjivanje” znači postupak ocjenjivanja nacionalnog akreditacionog tijela od strane drugih akreditacionih tijela, koji se sprovodi u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i, kad je to primjenjivo, dodatnih sektorskih tehničkih specifikacija;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2 tačka 7 7) kolegijalno ocjenjivanje je postupak ocjenjivanja u kojem nacionalna akreditaciona tijela drugih država ocjenjuju drugo nacionalno tijelo za akreditaciju, u skladu s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju.	Potpuno usklađeno		
20. „znak CE” znači znak kojim proizvođač označava da je proizvod usklađen sa primjenjivim zahtjevima utvrđenim u harmonizovanom zakonodavstvu Zajednice koje predviđa njegovo stavljanje;	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore“, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Značenje izraza Član 3 13) znak usaglašenosti je znak kojim proizvođač označava proizvod koji je usaglašen sa tehničkim zahtjevima koji se na njega odnose, u skladu sa tehničkim propisom; 5. Uredba o obliku, sadržaju i izgledu oznake usklađenosti ("Službeni list Crne Gore", br. 55/12)	Potpuno usklađeno		

	Član 1 Ovom uredbom propisuje se oblik, sadržaj i izgled znaka usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima (u daljem tekstu: znak CE). 			
21. „usklađeno zakonodavstvo Zajednice” znači svako zakonodavstvo Zajednice kojim se usklađuju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 2, tačka 12 12) usklađeno zakonodavstvo Zajednice je svako zakonodavstvo Zajednice kojim se usklađuju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište.	Potpuno usklađeno		
POGLAVLJE II AKREDITACIJA				
Član 3. Područje primjene Ovo se poglavlje primjenjuje na akreditaciju koja se upotrebljava na obaveznoj ili dobrovoljnoj osnovi u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti bez obzira na to je li ocjenjivanje obavezno ili ne i bez obzira na pravni status tijela koje vrši akreditaciju.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 1 stav 2 (2) Ovaj zakon primjenjuje se na akreditaciju koja se korisiti na obaveznoj ili dobrovoljnoj osnovi u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti bez obzira na to da li je ocjenjivanje obavezno ili ne i bez obzira na pravni status tijela koje vrši akreditaciju.	Potpuno usklađeno		
Član 4. Opšta načela 1. Svaka država članica imenuje jedno nacionalno akreditaciono tijelo.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organizacija i djelatnost Član 4 stav 1 (1) Poslove akreditacije u Crnoj Gori obavlja Akreditaciono tijelo Crne Gore (u daljem	Potpuno usklađeno		

	tekstu: Akreditaciono tijelo) kao samostalna neprofitna organizacija čiji je osnivač Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).			
2. Ako država članica smatra da nije ekonomski smisljeno niti održivo imati nacionalno akreditaciono tijelo ili pružati određene akreditacione usluge, ona se treba, koliko je to moguće, obratiti nacionalnom akreditacionom tijelu druge države članice.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Akreditaciono tijelo druge države Član 9a, st. 1 i 3 (1) Akreditaciono tijelo može da uputi organizaciju za ocjenjivanje usaglašenosti sa sjedištem u Crnoj Gori da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom tijelu države članice Evropske unije, ako Akreditaciono tijelo ne vrši poslove akreditacije za određena ocjenjivanja usaglašenosti iz podnietog zahtjeva za akreditaciju. (2) [...] (3) Akreditaciono tijelo može da zatraži od akreditacionog tijela države članice Evropske unije da izvrši jedan dio aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju sertifikat o akreditaciji izdaje Akreditaciono tijelo.	Potpuno usklađeno		
3. Država članica obavještava Komisiju i druge države članice kada se, u skladu sa stavom 2., obratila nacionalnom akreditacionom tijelu druge države članice.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. Na temelju podataka iz stava 3. i člana 12. Komisija sastavlja i ažurira popis nacionalnih akreditacionih tijela koji mora biti javno dostupan.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

5. Kad akreditaciju ne vrše direktno sama državna tijela, država članica svom nacionalnom akreditacionom tijelu povjerava djelatnosti akreditacije kao aktivnost tijela javne uprave i daje mu službeno priznanje.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organizacija i djelatnost Član 4 (1) Poslove akreditacije u Crnoj Gori obavlja Akreditaciono tijelo Crne Gore (u daljem tekstu: Akreditaciono tijelo) kao samostalna neprofitna organizacija čiji je osnivač Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). (2) Akreditaciono tijelo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.	Potpuno usklađeno		
6. Odgovornosti i obaveze nacionalnog akreditacionog tijela jasno se razlikuju od drugih državnih tijela.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organizacija i djelatnost Član 4 stav 1 (1) Poslove akreditacije u Crnoj Gori obavlja Akreditaciono tijelo Crne Gore (u daljem tekstu: Akreditaciono tijelo) kao samostalna neprofitna organizacija čiji je osnivač Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). Djelatnost Član 5, st. 1 i 2 (1) Akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti akreditacijom. 2) drugim utvrđivanjem osposobljenosti za sprovođenje postupka ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisima, gdje	Potpuno usklađeno		

	akreditacija nije utvrđena kao uslov za potvrđivanje kompetentnosti. (2) Pored poslova iz stava 1 ovog člana, Akreditaciono tijelo obavlja i sljedeće poslove: 1) učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima; 2) vodi registar akreditovanih organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti; 3) obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije, u skladu sa ovim zakonom, aktom o osnivanju i statutom; 4) utvrđuje pravila akreditacije.			
7. Nacionalno akreditaciono tijelo djeluje na neprofitnoj osnovi.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organizacija i djelatnost Član 4 stav 1 (1) Poslove akreditacije u Crnoj Gori obavlja Akreditaciono tijelo Crne Gore (u daljem tekstu: Akreditaciono tijelo) kao samostalna neprofitna organizacija čiji je osnivač Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).	Potpuno usklađeno		
8. Nacionalno akreditaciono tijelo ne smije nuditi ni obavljati nikakve djelatnosti ni pružati usluge koje pružaju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti niti smije pružati savjetodavne usluge, držati dionice ili na drugi način imati finansijski ili upraviteljski interes u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Zabrana vršenja poslova Član 6 (1) Akreditaciono tijelo može vršiti samo poslove iz člana 5 i čl. 9 i 9a ovog zakona, i ne smije pružati usluge organizacijama za	Potpuno usklađeno		

	ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući i konsultantske usluge. (2) Akreditaciono tijelo ne smije imati vlasnička i upravljačka prava ili druge finansijske interese u organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.			
9. Svaka država članica osigurava da njeno nacionalno akreditaciono tijelo ima odgovarajuće finansijske i ljudske resurse za pravilno izvođenje svojih zadaća, uključujući ispunjavanje posebnih obaveza kao što je rad na evropskoj i međunarodnoj saradnji u akreditaciji i djelatnosti koje su potrebne za podršku javne politike i koje se ne samofinansiraju.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Finansiranje Akreditacionog tijela Član 13, st. 1 i 4 (1) Sredstva za rad Akreditacionog tijela obezbjeđuju se: 1) iz naknada za akreditaciju; 2) iz budžeta Crne Gore; 3) iz drugih izvora. (2)[...] (3)[...] (4) Sredstva iz stava 1 tačka 2 ovog člana obezbjeđuju se za: - sprovođenje poslova utvrđenih godišnjim programom i planom rada Akreditacionog tijela; - plaćanje članarina i učešća Akreditacionog tijela u evropskim i drugim među-narodnim organizacijama za akreditaciju.	Potpuno usklađeno		
10. Nacionalno akreditaciono tijelo je član tijela koje je priznato prema članu 14.	Akreditaciono tijelo Crne Gore je punopravni član EA od 23. Oktobra 2011 godine. Nema odredaba u zakonu zato što je Ugovor o punopravnom članstvu sklopljen prije objavljivanja Zakona i	Potpuno usklađeno		

	predstavlja suprimat u odnosu na nacionalno zakonodavstvo.			
11. Nacionalna akreditaciona tijela uspostavljaju i održavaju odgovarajuće strukture kako bi osigurala efikasno i uravnoteženo uključivanje svih zainteresiranih strana u svoje organizacije i tijelo priznato prema članku 14.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organizacija Akreditacionog tijela Član 7 (1) Organizacija i način rada Akreditacionog tijela utvrđuju se aktom o osnivanju, statutom i drugim opštim aktima Akreditacionog tijela, koji se zasnivaju na odgovarajućim međunarodnim, evropskim i crnogorskim standardima i dokumentima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju. 3. Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 21/07 i "Službeni list Crne Gore", br. 13/2025, 35/2025 i 117/2025): Član 8 (1) Upravni odbor ima predsjednika i četiri člana. (2) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Osnivač. (3) Prilikom imenovanja Predsjednika i članova Upravnog odbora vodi se računa o zastupljenosti zainteresovanih strana koje nemaju neposredan interes za akreditaciju.	Potpuno usklađeno		

	4. Statut Akreditacionog tijela Crne Gore Article 19 Akreditaciono tijelo obrazuje stručna i savjetodavna tijela i to: Savjet za akreditaciju i Komisiju za akreditaciju. Član 20 Savjet za akreditaciju (u daljem tekstu: Savjet): 1) daje inicijative i mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Crnoj Gori; 2) daje inicijative i mišljenja u vezi sa proširenjem oblasti djelovanja Akreditacionog tijela, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; 3) daje mišljenja na pravila i kriterijume akreditacije; 4) daje inicijative i mišljenje za obrazovanje privremenih tehničkih komiteta kao radnih tijela za određene oblasti akreditacije; 5) učestvuje u promociji akreditacije u Crnoj Gori; 6) daje mišljenja po drugim pitanjima, na zahtjev upravnog odbora i/ili direk Član 21 Savjet ima predsjednika i šest članova, koji čine: 1) predstavnik osnivača; 2) predstavnik akreditovane organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti čije je osnivač država;			
--	---	--	--	--

	3) predstavnik akreditovane organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti čije je osnivač nije država; 4) predstavnik udruženja potrošača; 5) predstavnik univerziteta; 6) predstavnik Privredne komore Crne Gore; 7) predstavnik Inženjerske komore Crne Gore. (1) Predsjednik Savjeta bira se iz reda članova Savjeta. (2) Za članove Savjeta mogu se imenovati istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Akreditacionog tijela.			
Članak 5. Provedba akreditacije 1. Na zahtjev tijela za ocjenjivanje usaglašenosti nacionalno akreditaciono tijelo ocjenjuje je li to tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti sposobno za vršenje posebnih radnji na ocjenjivanju usaglašenosti. Kada se utvrdi njegova sposobnost, u tu svrhu nacionalno akreditaciono tijelo izdaje potvrdu o akreditaciji.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Postupak akreditacije Član 8, st. 1-3 (1) Postupak akreditacije pokreće organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnošenjem zahtjeva za akreditaciju. (2) Uz zahtjev za akreditaciju organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnosi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa pravilima akreditacije. (2a) [...] (3) Akreditaciono tijelo utvrđuje ispunjenost zahtjeva propisanih harmonizovanim standardima i ako je potrebno svih dodatnih	Potpuno usklađeno		

	zahtjeva za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti na osnovu podnijete dokumentacije i neposrednim uvidom kod organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti u pogledu ispunjenosti zahtjeva. Sertifikat o akreditaciji Član 10 (1) Sertifikat o akreditaciji izdaje Akreditaciono tijelo kada utvrdi da organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve iz člana 8 stav 3 i člana 9a stav 3 ovog zakona. (2) Sertifikat o akreditaciji se izdaje na određeno vrijeme u skladu sa pravilima akreditacije. (3) Ako organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ne ispunjava zahtjeve iz člana 8 stav 3 ovog zakona, Akreditaciono tijelo će odbiti zahtjev za dodjeljivanje akreditacije.			
2. Ako država članica odluči ne koristiti akreditaciju, dostavlja Komisiji i drugim državama članicama sve dokumentovane dokaze potrebne za provjeru sposobnosti tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje ona odabere za primjenu usklađenog zakonodavstva Zajednice.	Nema odredbe u zakonu	Neprenosivo		
3. Nacionalna akreditaciona tijela nadziru tijela za ocjenjivanje usaglašenosti kojima su izdala potvrdu o akreditaciji.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Oduzimanje sertifikata o akreditaciji Član 11 (1) Akreditovana organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti je dužna da za vrijeme	Potpuno usklađeno		

	trajanja akreditacije ispunjava zahtjeve akreditacije. (2) Provjera ispunjenosti zahtjeva iz stava 1 ovog člana vrši se redovnim, odnosno vanrednim nadzorom koje obavlja Akreditaciono tijelo u skladu sa pravilima akreditacije.			
4. Kad nacionalno akreditaciono tijelo utvrdi da tijelo koje ima potvrdu o akreditaciji više nije sposobno za vršenje posebnih radnji na ocjenjivanju usaglašenosti ili je ozbiljno prekršilo svoje obaveze, to akreditaciono tijelo u razumnom roku preduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničilo, privremeno oduzelo ili povuklo njegovu potvrdu o akreditaciji.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Oduzimanje sertifikata o akreditaciji Član 11, st. 3 i 4 (3) Ako u postupku iz stava 2 ovog člana Akreditaciono tijelo utvrdi da akreditovana organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ne ispunjava zahtjeve akreditacije ukinuće sertifikat o akreditaciji. (4) Ako Akreditaciono tijelo u postupku iz stava 2 ovog člana utvrdi da akreditovana organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti djelimično ispunjava zahtjeve akreditacije izvršiće se sužavanje akreditacije u skladu sa pravilima akreditacije.	Potpuno usklađeno		
5. Države članice uspostavljaju postupke za rješavanje žalbi uključujući prema potrebi pravne lijekove protiv odluka o akreditaciji ili njihova nedonošenja.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 10, stav 4 “(4) Protiv odluke iz st. 1 i 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor. “ Član 11, stav 5 (5) Protiv odluke iz st. 3 i 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.	Potpuno usklađeno		

Članak 6. Načelo nekonkurentnosti 1. Nacionalna akreditaciona tijela ne smiju konkurisati tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti. 2. Nacionalna akreditaciona tijela ne smiju konkurisati drugim nacionalnim akreditacionim tijelima.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 6, stav 3 (3) Akreditaciono tijelo ne smije da promoviše svoje usluge, marketinški djeluje na teritoriji drugih država ni da nastupa kao konkurencija akreditacionim tijelima drugih država u sprovođenju postupaka akreditacije ili organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.	Potpuno usklađeno		
3. Nacionalnim akreditacionim tijelima se dopušta djelovanje izvan nacionalnih granica na državnom području druge države članice na zahtjev tijela za ocjenjivanje usaglašenosti u okolnostima utvrđenim u članu 7. stavu 1. ili ako ih to zatraži nacionalno akreditaciono tijelo u skladu s člank 7. stavom 3., u saradnji s nacionalnim akreditacionim tijelom te države članice.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Prekogranična akreditacija Član 9 (1) Akreditaciono tijelo može sprovesti postupak akreditacije na zahtjev organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države ako: 1) država u kojoj podnosilac zahtjeva ima sjedište nema uspostavljeno akreditaciono tijelo; 2) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva ne vrši akreditaciju u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija; 3) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva nije prošlo kolegijalno ocjenjivanje u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija. (2) Akreditaciono tijelo je dužno da, ako primi zahtjev za akreditaciju iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana obavijesti nacionalno akreditaciono tijelo te države.	Potpuno usklađeno		

	(3) U postupku akreditacije, iz stava 2 ovog člana, akreditaciono tijelo druge države može da učestvuje kao posmatrač. (4) Akreditaciono tijelo može, na zahtjev akreditacionog tijela druge države, da obavi dio aktivnosti u postupku akreditacije organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz te države. Akreditaciono tijelo druge države Član 9a (1) Akreditaciono tijelo može da uputi organizaciju za ocjenjivanje usaglašenosti sa sjedištem u Crnoj Gori da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom tijelu države članice Evropske unije, ako Akreditaciono tijelo ne vrši poslove akreditacije za određena ocjenjivanja usaglašenosti iz podnjetog zahtjeva za akreditaciju. (2) Sertifikat o akreditaciji koji je, u skladu sa stavom 1 ovog člana, izdalo akreditaciono tijelo države članice Evropske unije upisuje se u registar akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koji vodi Akreditaciono tijelo. (3) Akreditaciono tijelo može da zatraži od akreditacionog tijela države članice Evropske unije da izvrši jedan dio aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju sertifikat o akreditaciji izdaje Akreditaciono tijelo.			
--	---	--	--	--

Članak 7. Prekogranična akreditacija 1. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti zahtijeva akreditaciju pri nacionalnom akreditacionom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan ili pri nacionalnom akreditacionom tijelu kojem se ta država članica obratila u skladu s članom 4. stavom 2. Međutim, tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti može zahtijevati akreditaciju pri nacionalnom akreditacionom tijelu različitim od onih iz prvog podstava u nekoj od sljedećih situacija: (a) kad država članica u kojoj ima poslovni nastan odluči da ne uspostavi nacionalno akreditaciono tijelo i kad nema mogućnost da se obrati se nacionalnom akreditacionom tijelu neke druge države članice u skladu s članom 4. stav 2.; (b) kad nacionalna akreditaciona tijela iz prvog podstava ne vrše akreditaciju za djelatnosti ocjenjivanja usaglašenosti za koje se akreditacija traži; (c) kad nacionalna akreditaciona tijela iz prvog podstava nisu uspješno prošla uzajamno vrednovanje prema članu 10. s obzirom na djelatnosti ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija. 2. Kad nacionalno akreditaciono tijelo primi zahtjev u skladu sa stavom 1. tačka (b) ili (c), o tome informiše nacionalno akreditaciono tijelo države članice u kojoj tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje je podnijelo zahtjev ima poslovni nastan. U takvim slučajevima nacionalno akreditaciono tijelo države članice u kojoj	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Prekogranična akreditacija Član 9 (1) Akreditaciono tijelo može sprovesti postupak akreditacije na zahtjev organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države ako: 1) država u kojoj podnosilac zahtjeva ima sjedište nema uspostavljeno akreditaciono tijelo; 2) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva ne vrši akreditaciju u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija; 3) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva nije prošlo kolegijalno ocjenjivanje u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija. (2) Akreditaciono tijelo je dužno da, ako primi zahtjev za akreditaciju iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana obavijesti nacionalno akreditaciono tijelo te države. (3) U postupku akreditacije, iz stava 2 ovog člana, akreditaciono tijelo druge države može da učestvuje kao posmatrač. (4) Akreditaciono tijelo može, na zahtjev akreditacionog tijela druge države, da obavi dio aktivnosti u postupku akreditacije organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz te države Član 9a	Potpuno usklađeno		
---	---	--------------------------	--	--

tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ima poslovni nastan može sudjelovati kao posmatrač. 3. Nacionalno akreditaciono tijelo može od drugog nacionalnog akreditacionog tijela zatražiti da provede dio radnji na ocjenjivanju. U takvom slučaju potvrdu o akreditaciji izdaje tijelo koje je podnijelo zahtjev.	(1) Akreditaciono tijelo može da uputi organizaciju za ocjenjivanje usaglašenosti sa sjedištem u Crnoj Gori da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom tijelu države članice Evropske unije, ako Akreditaciono tijelo ne vrši poslove akreditacije za određena ocjenjivanja usaglašenosti iz podnijetog zahtjeva za akreditaciju. (2) Sertifikat o akreditaciji koji je, u skladu sa stavom 1 ovog člana, izdalo akreditaciono tijelo države članice Evropske unije upisuje se u registar akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koji vodi Akreditaciono tijelo. (3) Akreditaciono tijelo može da zatraži od akreditacionog tijela države članice Evropske unije da izvrši jedan dio aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju sertifikat o akreditaciji izdaje Akreditaciono tijelo.			
Član 8. Zahtjevi za nacionalna akreditaciona tijela Nacionalno akreditaciono tijelo ispunjava sljedeće zahtjeve: 1. organizovano je tako da bude nezavisno od tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje ocjenjuje i od komercijalnih pritisaka te da osigura da ne dođe do sukoba interesa sa tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 6, stav 4 (4) Organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti djeluje nezavisno od Akreditacionog tijela i ne može imati vlasnička, upravljačka ili druga finansijska prava, interese ili veze koje bi mogle direktno ili indirektno uticati na nepristrasnost i objektivnost u	Potpuno usklađeno		

2. organizovano je i djeluje tako da se garantuje objektivnost i nepristranost njegovih djelatnosti;	postupanju i odlučivanju Akreditacionog tijela.			
3. osigurava da svaku odluku o potvrđivanju osposobljenosti donose nadležne osobe različite od onih koje vrše ocjenjivanje;	7. Pravilnik o osnivanju i radu Akreditacionog komiteta (ATCG br. 14-01/1, od 09.01.2023) Komitet za akreditaciju Član 3 Komitet za akreditaciju imenuje i razrješava Direktor Akreditacionog tijela, na predlog Šefa službe za Akreditaciju. Komitet za akreditaciju se imenuje za svaki pojedinačni slučaj akreditacije. Prilikom imenovanja Komisije, mora se obezbediti da Komitet poseduje sveobuhvatnu kompetenciju koja pokriva proces akreditacije utvrđen ATCG-om, relevantni akreditacioni sistem i relevantne tehničke oblasti procene usklađenosti. Komitet se sastoji od predsednika i dva člana. Predsednik Komiteta je zaposleni sa punim radnim vremenom u Akreditacionoj agenciji koji nije učestvovao u postupku akreditacije tela za procenu usklađenosti koje je predmet akreditacije. Članovi Komiteta su spolja angažovani pojedinci koji pružaju profesionalnu i tehničku stručnost u vezi sa relevantnim akreditacionim sistemom i procedurama procene usklađenosti, i koji nisu učestvovali u postupku akreditacije tela za procenu usklađenosti koje je predmet akreditacije. U slučajevima kada je potrebna dodatna stručnost za specifična polja procene	Potpuno usklađeno		

	usklađenosti, stručnjaci iz Registra članova Akreditacionog komiteta biće angažovani u Komitetu, prema odluci direktora ATCG-a na predlog predsednika Komiteta. Direktor Akreditacione agencije može učestvovati u radu Komiteta, bez prava odlučivanja. Predsednik Akreditacionog komiteta treba da bude osoba koja je stalno zaposlena u Akreditacionoj agenciji. Direktor može učestvovati u radu Akreditacionog komiteta, bez prava glasa. Članove Akreditacionog komiteta imenuje i razrešava direktor. Kriterijumi za izbor članova Akreditacionog komiteta, obim i način rada Komiteta biće regulisani aktom Akreditacione agencije.			
4. ima odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti dobivenih podataka;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 8, stav. 2a (2a) Akreditaciono tijelo će po prijemu dokumentacije iz stava 2 ovog člana preduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti dobijenih podataka tako što će po prijemu dokumentacije bez odlaganja potvrditi prijem tražene dokumentacije sa preuzimanjem odgovornosti da se cijelim tokom akreditacije stara o zaštiti povjerljivosti podataka.	Potpuno usklađeno		

5. određuje aktivnosti u ocjenjivanju usaglašenosti za koje je nadležno vršiti akreditaciju sa upućivanjem na odgovarajuće zakonodavstvo Zajednice ili nacionalno zakonodavstvo i standarde, gdje je to prikladno;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Područje primjene Član 3 Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti koja se odnose na odgovarajuća: 1) ispitivanja; 2) kalibracije; 3) kontrolisanja; 4) sertifikacije proizvoda i procesa; 5) sertifikacije sistema menadžmenta; 6) sertifikacije stručnih lica.	Potpuno usklađeno		
6.uspostavlja postupke koji su potrebni za osiguranje efikasnog upravljanja i odgovarajućih unutrašnjih postupaka nadzora;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Organi Akreditacionog tijela Član 12 (1) Organi Akreditacionog tijela su: 1) upravni odbor; 2) direktor; 3) nadzorni odbor. (2) Aktom o osnivanju i statutom Akreditacionog tijela uređuje se način obrazovanja organa iz stava 1 ovog člana, njihov način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Akreditacionog tijela. (3) Statut Akreditacionog tijela usvaja upravni odbor. (4) Na statut Akreditacionog tijela saglasnost daje Vlada.	Potpuno usklađeno		

	3. Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 21/07 i "Službeni list Crne Gore", br. 13/2025, 35/2025 i 117/2025) Član 10 Upravni odbor kao stručno-upravljačko tijelo: 1) donosi statut; 2) usvaja finansijske iskaze; 3) usvaja godišnji finansijski izvještaj o poslovanju i radu Akreditacionog tijela; 4) donosi plan i godišnji program rada; 5) odlučuje o namjeni i programu korišćenja sredstava, u skladu sa planom rada; 6) odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti; 7) odlučuje o visini troškova akreditacije; 8) donosi pravila akreditacije, u skladu sa zakonom i važećim međunarodnim standardima iz oblasti akreditacije 9) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; 10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. Akte iz stava 1 tač. 1), 2), 3), 4), 6) i 7) ovog člana, Upravni odbor donosi uz saglasnost Osnivača. Pod imovinom veće vrijednosti podrazumijeva se imovina koja predstavlja vrijednost najmanje 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akreditacionog tijela.			
--	---	--	--	--

	Odluka o visini troškova akreditacije objavljuje se u "Službenom listu Republike Crne Gore". Član 12 Direktor: 1) zastupa i predstavlja Akreditaciono tijelo; 2) organizuje i rukovodi radom Akreditacionog tijela; 3) stara se o zakonitosti rada i odgovoran je za zakonitost rada Akreditacionog tijela; 4) odlučuje o korišćenju sredstava Akreditacionog tijela, osim onim o kojima odluku donosi Upravni odbor; 5) izvršava i sprovodi odluke Upravnog odbora; 6) predlaže i organizuje pripremu akata koje donosi Upravni odbor; 7) predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; 8) predlaže godišnji izvještaj o poslovanju; 9) odlučuje o angažovanju stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Akreditacionog tijela i sa njima zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza; 10) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Akreditacionom tijelu, u skladu sa zakonom; 11) verifikuje odluku o akreditaciji na osnovu mišljenja komisije za akreditaciju; 12) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. Član 14			
--	---	--	--	--

	Nadzorni odbor: 1) vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Akreditacionog tijela; 2) pregleda izvještaje o poslovanju i finansijske izvještaje Akreditacionog tijela; 3) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom odlukom i statutom. O rezultatima nadzora, Nadzorni odbor obavještava Osnivača najmanje jednom godišnje. Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora bliže se uređuje statutom i poslovnikom o radu.			
7. raspolaže dovoljnim brojem stručnog osoblja za pravilno izvođenje svojih obaveza; 8. dokumentuje dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja osoblja koja bi mogla uticati na kvalitet ocjenjivanja i atestiranja osposobljenosti; 9. uspostavlja, provodi i održava postupke za nadzor djelotvornosti i osposobljenosti uključenog osoblja;	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Član 5 stav 4 (4) U vršenju poslova iz stava 1 ovog člana Akreditaciono tijelo će svojim opštim i internim aktima obezbjediti da: - raspolaže dovoljnim brojem stručnog osoblja; - dokumentuje dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja osoba koje učestvuju u postupku akreditacije a čije je definisanje neophodno za pravilno vršenje ocjenjivanja i atestiranja osposobljenosti; - uspostavlja, provodi i održava postupke za nadzor efikasnosti i osposobljenosti uključenog osoblja.	Potpuno usklađeno		

10. provjerava da se ocjenjivanja usaglašenosti vrše na prikladan način, što znači da se privrednim subjektima ne nameću nepotrebna opterećenja i da se uzima u obzir veličina preduzeća, sektor u kojem djeluje, njegova struktura, stepen složenosti tehnologije predmetnog proizvoda i masovna ili serijska priroda proizvodnog procesa;	3. Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Crne Gore („Službeni glasnik Republike Crne Gore“, br. 21/07 i „Službeni glasnik Crne Gore“, br. 13/25, 35/25 i 117/25). Član 5, stav 1, tačka 2 Akreditaciono tijelo obavlja sljedeće poslove: 1) [...] 2) 2) utvrđuje i objavljuje pravila akreditacije koja se moraju zasnivati na odgovarajućim crnogorskim, evropskim i međunarodnim standardima i dokumentima evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju;	Potpuno usklađeno		
11. objavljuje revidirana godišnja izvješća sastavljena u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima.	3. Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Crne Gore („Službeni glasnik Republike Crne Gore“, br. 21/07 i „Službeni glasnik Crne Gore“, br. 13/25, 35/25 i 117/25). Član 10, stav 1, tačka 2 i 3 Upravni odbor kao stručno-upravljačko tijelo: 1) [...]; 2) usvaja finansijske iskaze; 3) usvaja godišnji finansijski izvještaj o poslovanju i radu Akreditacionog tijela; 4. Statut Akreditacionog tela Crne Gore (jul 2017). Član 15 Direktor podnosi pisani izvještaj upravnom odboru o realizaciji planova, programa o	Potpuno usklađeno		

	finansijskom poslovanju Akreditacionog tijela, najkasnije do kraja marta tekuće za prethodnu godinu ili po zahtjevu upravnog odbora. Direktora imenuje i razrješava upravni odbor na osnovu javnog konkursa uz saglasnost osnivača. Javni konkurs za izbor direktora raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata postojećem direktoru. Član 27 Rad Akreditacionog tijela je javan. Javnost rada Akreditacionog tijela ostvaruje se objavljivanjem statuta, izvještaja o radu, opštih akata i programa Akreditacionog tijela na internet stranici, putem publikacija i medijskom prezentacijom u zavisnosti od značaja.			
Članak 9. Usaglašenost sa zahtjevima 1. Ako nacionalno akreditaciono tijelo ne zadovoljava zahtjeve iz ove Uredbe ili ne ispunjava svoje obveze utvrđene u istoj Uredbi, dotična država članica poduzima odgovarajuće popravne radnje ili osigurava da se takve popravne radnje poduzmu te o tome obavješćuje Komisiju. 2. Države članice redovito nadziru svoja nacionalna akreditaciona tijela kako bi osigurale da ona trajno zadovoljavaju zahtjeve utvrđene u članku 8.	1 Zakon o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, i 43/15): Article 16 (1) Nadzor nad radom Akreditacionog tijela u obavljanju poslova utvrđenih zakonom vrši ministarstvo nadležno za poslove infrastrukture kvaliteta, a u pogledu racionalnog korišćenja sredstava za rad Akreditacionog tijela koja se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore ministarstva nadležna za finansije i poslove infrastrukture kvaliteta. (2) Ako u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana nadležno ministarstvo utvrdi da	Potpuno usklađeno		

3. Pri provedbi nadzora iz stavka 2. ovog članka države članice posebno uzimaju u obzir rezultate uzajamnog vrednovanja prema članku 10.	akreditaciono tijelo ne zadovoljava zahtjeve ili ne ispunjava svoje obaveze utvrđene ovim Zakonom, preduzeće se radnje predviđene propisima koji utvrđuju nadležnost organa državne uprave i o tome obavijestiti Evropsku komisiju. 3. Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Crne Gore („Službeni glasnik Republike Crne Gore “, br. 21/07 i „Službeni glasnik Crne Gore “, br. 13/25, 35/25 i 117/25). Član 16 Akreditaciono tijelo podnosi izvještaj o svom radu Osnivaču najmanje jednom godišnje.			
4. Nacionalna akreditaciona tijela raspolažu potrebnim postupcima za rješavanje žalbi protiv tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja su akreditirala.	4. Statut Akreditacionog tela Crne Gore (jul 2017) Član 24 Djelokrug, način rada i kriterijumi za izbor članova Komisije za žalbe, Komisije za prigovore, Komisije za izbor i praćenje provjerivača, Tehničkih komiteta kao i drugih stalnih i povremenih stručnih i savjetodavnih organa uređuju se aktom Akreditacionog tijela.	Potpuno usklađeno		
Članak 10. Uzajamno vrednovanje 1. Nacionalna akreditaciona tijela se podvrgavaju uzajamnom vrednovanju koje organizira tijelo priznato prema članku 14.	Nema odredbe	Neprenosivo	Ugovor o punopravnom članstvu ATCG u EA (iz člana 14 Regulative) iz 2011 godine je propisao i obavezu uzajamnom vrednovanju i	

			Nacionalno akreditaciono tijelo je postupno ispunilo uslove. Tokom 49. sjednice Savjeta Multilateralnog sporazuma EA (MAC), održane 4. i 5. oktobra 2023. godine u Briselu, Belgija, Savjet je donio odluku o ishodu inicijalne kolegijalne evaluacije (uzajamno vrednovanje) ATCG-a, sprovedene u periodu od 28. novembra do 2. decembra 2022. godine. i potpisalo EA/MLA sporazum.	
2. Zainteresirane strane imaju pravo sudjelovati u sustavu koji je uspostavljen za nadzor aktivnosti za uzajamno vrednovanje, ali ne u pojedinačnim postupcima toga vrednovanja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Države članice osiguravaju da se njihova nacionalna akreditaciona tijela redovito podvrgavaju uzajamnom vrednovanju, kako se to zahtijeva u stavku 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. Uzajamno vrednovanje se provodi na temelju valjanih i jasnih kriterija i postupaka vrednovanja, a posebno što se tiče zahtjeva u pogledu strukture, ljudskih resursa i postupaka, povjerljivosti i pritužbi. Potrebno je predvidjeti odgovarajuće žalbene	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

postupke s obzirom na odluke donesene kao rezultat takvog vrednovanja.				
5. Uzajamnim vrednovanjem se utvrđuje zadovoljavaju li nacionalna akreditaciona tijela zahtjeve utvrđene u članku 8. uzimajući u obzir odgovarajuće usklađene norme iz članka 11.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
6. Tijelo priznato prema članku 14. objavljuje i dostavlja rezultate uzajamnog vrednovanja svim državama članicama i Komisiji.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
7. U suradnji s državama članicama Komisija nadgleda pravila i pravilno funkcioniranje sustava uzajamnog vrednovanja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članak 11. Pretpostavka usaglašenosti za nacionalna akreditaciona tijela 1. Za nacionalna akreditaciona tijela koja dokažu usaglašenost s kriterijima utvrđenim u odgovarajućoj usklađenoj normi, upućivanje na koju je objavljeno u Službenom listu Europske unije, tako da su uspješno podvrgnuta kolegijalnom ocjenjivanju prema članu 10., pretpostavlja se da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članu 8. 2. Nacionalna tijela priznaju istovrijednost usluga koje pružaju akreditaciona tijela koja su uspješno podvrgnuta kolegijalnom ocjenjivanju prema članku 10. i time na temelju pretpostavke iz stavka 1. ovog članka prihvaćaju potvrde o akreditaciji tih tijela i ateste koje izdaju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja su ona akreditirala.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Ugovor o punopravnom članstvu ATCG u EA (iz člana 14 Regulative) iz 2011. godine je propisao i obavezu uzajamnog vrednovanja i Nacionalno akreditaciono tijelo je postupno ispunilo uslove. Tokom 49. sjednice Savjeta Multilateralnog sporazuma EA (MAC), održane 4. i 5. oktobra 2023. godine u Briselu, Belgija, Savjet je donio odluku o ishodu inicijalne kolegijalne	

			evaluacije (uzajamno vrednovanje) ATCG-a, sprovedene u periodu od 28. novembra do 2. decembra 2022. godine. i potpisalo EA/MLA sporazum.	
Članak 12. Obveza informisanja 1. Svako nacionalno akreditaciono tijelo informiše druga nacionalna akreditaciona tijela o radnjama na ocjenjivanju usaglašenosti za koje provodi akreditaciju i o svim njihovim promjenama. 2. Svaka država članica informiše Komisiju i tijelo priznato prema članku 14. o identitetu svoga nacionalnog akreditacionog tijela i o svim radnjama na ocjenjivanju usaglašenosti za koje to tijelo provodi akreditaciju kao potporu usklađenom zakonodavstvu Zajednice i o svim njihovim promjenama. 3. Svako nacionalno akreditaciono tijelo redovno objavljuje podatke koji se odnose na rezultate svog uzajamnog vrednovanja, radnje na ocjenjivanju usaglašenosti za koje provodi akreditaciju i o svim njihovim promjenama.	4. Statut Akreditacionog tela Crne Gore (jul 2017): Član 27 Rad Akreditacionog tijela je javan. Javnost rada Akreditacionog tijela ostvaruje se objavljivanjem statuta, izvještaja o radu, opštih akata i programa Akreditacionog tijela na internet stranici, putem publikacija i medijskom prezentacijom u zavisnosti od značaja.	Potpuno usklađeno		
Članak 13. Zahtjevi tijelu priznatom prema članu 14. 1. Nakon savjetovanja s odborom osnovanim u skladu s članom 5. Direktive 98/34/EZ Komisija može od tijela	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

priznatog prema članu 14. zatražiti da doprinese razvoju, održavanju i provedbi akreditacije u Zajednici.				
2. Komisija također može na temelju postupka iz stavka 1.: (a) zahtijevati da tijelo priznato prema članku 14. utvrdi kriterije i postupke za uzajamno vrednovanje i razvije sektorske akreditacijske programe; (b) prihvatiti svaki postojeći program kojim se već utvrđuju kriteriji i postupci za uzajamno vrednovanje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Komisija osigurava da se sektorskim programima utvrde tehničke specifikacije potrebne za zadovoljavanje razine osposobljenosti koju zahtijeva usklađeno zakonodavstvo Zajednice u područjima sa specifičnim zahtjevima u vezi s tehnologijom, zaštitom zdravlja i sigurnosti ili okoliša ili nekim drugim aspektima zaštite javnog interesa.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članak 14. Europska akreditacijska infrastruktura 1. Nakon savjetovanja s državama članicama Komisija priznaje tijelo koje zadovoljava zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoj Uredbi.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Ugovor o punopravnom članstvu ATCG u EA (iz člana 14 Regulative) je potpisao 2011 godine prije stupanja na snagu ovog Zakona.	
2. Tijelo koje bi se trebalo priznati u skladu sa stavkom 1. zaključuje sporazum s Komisijom. Tim se sporazumom određuju, između ostalog, detaljne zadaće tijela, financijske odredbe i odredbe o njegovom nadzoru. Komisija i tijelo mogu raskinuti sporazum bez razloga po isteku razumnog otkaznog roka koji je definiran u tom sporazumu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. Komisija i tijelo objavljuju taj sporazum.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. Komisija obavješćuje države članice i nacionalna akreditacijska tijela o priznanju tijela u skladu sa stavkom 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
5. Komisija istodobno ne smije priznati više od jednoga tijela.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
6. Prvo tijelo priznato prema ovoj Uredbi je Europska suradnja za akreditaciju, pod uvjetom da je sklopljen ugovor kako je određeno u stavku 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Poglavlje III Okvir za nadzor tržišta zajednice i kontrole proizvoda koji ulaze na tržište zajednice Obrisano od strane 32019R1020				
Poglavlje IV				
CE OBELEŽAVANJE				
ZNAK CE Član 30. Opšta pravila stavljanja znaka CE 1. Oznaku CE smije staviti samo proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore“, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Značenje izraza Član 3 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 13.znak usaglašenosti je znak kojim proizvođač označava proizvod koji je usaglašen sa tehničkim zahtjevima koji se na njega odnose, u skladu sa tehničkim propisom;			

	13a) strani znak usaglašenosti je znak usaglašenosti koji se stavlja na proizvod u skladu sa zahtjevima stranog tehničkog propisa, uključujući i znak CE Obaveze proizvođača Član 18 Prilikom stavljanja proizvoda na tržište proizvođač je dužan da: 5) stavi znak usaglašenosti u skladu sa članom 20 i članom 21 stav 2 ovog zakona, ako je to utvrđeno tehničkim propisom. Obaveze uvoznika Član 24 (1) Uvoznik je dužan da na tržište stavlja samo proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisima koji se primjenjuju na taj proizvod. (2) Uvoznik garantuje, prilikom stavljanja proizvoda na tržište, da je proizvođač sproveo propisani postupak ocjenjivanja usaglašenosti, izradio tehničku dokumentaciju, stavio znak usaglašenosti na proizvod u skladu sa propisom, da proizvod prate propisana dokumenta, kao i da je ispunio zahtjeve utvrđene članom 22 st. 2 i 3 ovog zakona.			
--	--	--	--	--

2. Oznaka CE, kako je prikazana u Prilogu II., stavlja se samo na proizvode za koje je posebnim usklađenim zakonodavstvom Zajednice predviđeno njezino stavljanje i ne smije se stavljati ni na kakve druge proizvode. 3. Stavljanjem oznake CE proizvođač pokazuje da preuzima odgovornost za usaglašenost proizvoda sa svim primjenjivim zahtjevima utvrđenim u odgovarajućem usklađenom zakonodavstvu Zajednice koje predviđa njezino stavljanje. 4. Oznaka CE je jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima odgovarajućega usklađenog zakonodavstva Zajednice koje predviđa njezino stavljanje. 5. Zabranjuje se stavljanje na proizvod oznaka, znakova ili natpisa koji bi mogli obmanuti treće osobe u pogledu značenja ili oblika oznake CE. Na proizvod se mogu staviti sve druge oznake pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i značenje oznake CE. 6. Ne dovodeći u pitanje član 41. države članice osiguravaju ispravnu primjenu režima koji uređuje stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju nepravilne uporabe te oznake. Države članice također predviđaju sankcije za ozbiljna kršenja, koje mogu uključivati kaznene sankcije. Te sankcije trebaju biti proporcionalne ozbiljnosti kršenja i predstavljati učinkovito sredstvo za odvraćanje od neispravne uporabe.	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore“, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) Znak usaglašenosti Član 20 (1) Znak usaglašenosti stavlja se na proizvode koji su usaglašeni sa svim tehničkim propisima koji se na njih primjenjuju, prije stavljanja proizvoda na tržište. (2) Znak usaglašenosti ne smije se stavljati na proizvod za koji to nije propisano, kao ni na proizvod koji nije usaglašen sa svim propisima koji se na njih odnose. (3) Ukoliko zbog prirode proizvoda nije moguće staviti znak usaglašenosti na proizvod ili na njegovu natpisnu pločicu, znak usaglašenosti stavlja se na ambalažu i prpratne dokumente ako su propisom predviđeni. (4) Zabranjeno je stavljanje na proizvode druge oznake, znakove ili natpise čiji bi sadržaj ili oblik mogao obmanuti treća lica da se radi o znaku usaglašenosti. (5) Na proizvod se mogu stavljanje druge oznake pod uslovom da se time ne	Potpuno usklađeno		

	smanjuje vidljivost i čitljivost znaka usaglašenosti. Obaveze proizvođača Član 18 Prilikom stavljanja proizvoda na tržište proizvođač je dužan da: 5) stavi znak usaglašenosti u skladu sa članom 20 i članom 21 stav 2 ovog zakona, ako je to utvrđeno tehničkim propisom.			
CHAPTER V COMMUNITY FINANCING				
Član 31. Tijelo koje teži cilju od opšteg evropskog interesa Tijelo priznato prema članku 14. smatra se tijelom koje teži cilju od općeg evropskog interesa u smislu članka 162. Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2).	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Članak 32. Djelatnosti koje zadovoljavaju uvjete za financiranje od strane Zajednice 1. Zajednica može financirati sljedeće djelatnosti povezane s primjenom ove Uredbe:	nema odgovarajuće odredbe.	neprenosivo		

(a) izradu i reviziju sektorskih akreditacijskih programa iz članka 13. stavka 3.; (b) djelatnosti tajništva tijela priznatog prema članku 14., kao što je usklađivanje akreditacijskih djelatnosti, obrada tehničkog rada povezana s djelovanjem sustava uzajamnog vrednovanja, dostavljanje informacija zainteresiranim stranama i sudjelovanje tijela u djelatnostima međunarodnih organizacija u području akreditacije; (c) sastavljanje i ažuriranje doprinosa smjernicama u područjima akreditacije, obavješćivanja Komisije o tijelima za ocjenjivanje sukladnosti i ocjenjivanja sukladnosti; (f) obavljanje prethodnog ili pomoćnog rada u vezi s provedbom djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, mjeriteljstva i akreditacije, povezanih s provedbom zakonodavstva Zajednice kao što su studije, programi, vrednovanja, smjernice, poredbene analize, uzajamni međusobni posjeti, istraživački rad, razvoj i održavanje baza podataka, djelatnosti osposobljavanja, laboratorijski rad, ispitivanje sposobnosti, međulaboratorijska ispitivanja i rad na ocjenjivanju sukladnosti; (g) djelatnosti koje se provode u okviru programa tehničke pomoći, suradnje s trećim zemljama te promicanja i poboljšanja politika i sustava europskog ocjenjivanja sukladnosti, i akreditacija među zainteresiranim stranama u Zajednici i na međunarodnoj razini. 2. Djelatnosti iz stavka 1. točke (a) zadovoljavaju uvjete za financiranje od strane Zajednice samo ako je s Odborom uspostavljenim u skladu s člankom 5.			
--	--	--	--

Direktive 98/34/EZ provedeno savjetovanje o zahtjevima koje treba podnijeti tijelu prizatom prema članku 14. ove Uredbe.				
Članak 33. Tijela koja zadovoljavaju uvjete za financiranje od strane Zajednice Financiranje Zajednice se može odobriti tijelu prizatom prema članku 14. za provedbu djelatnosti utvrđenih u članku 32. Međutim, financiranje Zajednice se može također odobriti drugim tijelima za izvođenje djelatnosti utvrđenih u članku 32., osim onih utvrđenih u stavku 1. točkama (a) i (b) istoga članka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 34. Finansiranje Proračunsko tijelo svake godine određuje proračunska sredstva koja se dodjeljuju za djelatnosti iz ove Uredbe u granicama valjanog financijskog okvira.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članak 35. Financijski aranžmani 1. Financiranje Zajednice se osigurava: (a) bez poziva na podnošenje prijedloga, tijelu prizatom prema članku 14. za izvođenje onih djelatnosti iz članka 32. stavka 1. točaka od (a) do (g) za koje se novčana sredstva mogu dodijeliti u skladu s Financijskom uredbom; (b) u obliku potpora nakon poziva na podnošenje prijedloga ili postupaka javne nabave, drugim tijelima	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

za izvođenje djelatnosti iz članka 32. stavka 1. točaka od (a) do (g). 2. Djelatnosti tajništva tijela priznatog prema članku 14., navedene u članku 32. stavku 1. točki (b) mogu se financirati na temelju operativnih potpora. U slučaju obnavljanja te se potpore ne smiju automatski smanjivati. 3. Dogovorima o potporama može se odobriti paušalno pokrivanje režijskih troškova korisnika do najviše 10 % od ukupnih opravdanih izravnih troškova za poslovanje, osim ako se neizravni troškovi korisnika pokrivaju potporama za poslovanje koje se financiraju iz proračuna Zajednice. 4. Zajednički ciljevi suradnje te upravni i financijski uvjeti koji se odnose na sredstva dodijeljena tijelu priznatom prema članku 14. mogu se odrediti u okvirnom sporazumu o partnerstvu koji potpisuje Komisija i spomenuto tijelo u skladu s Financijskom uredbom i Uredbom (EZ, Euratom) br. 2342/2002. Europski parlament i Vijeće obavješćuju se o sklapanju svakog takvog sporazuma.				
Članak 36. Upravljanje i nadzor 1. Proračunskim sredstvima koja proračunska tijela odrede za financiranje djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, akreditacije i nadzora tržišta mogu se, također, pokriti upravni troškovi koji se odnose na pripremu, nadzor, pregled, reviziju i vrednovanje koji su izravno potrebni za postizanje ciljeva ove Uredbe, a posebno studije, sastanke, aktivnosti informiranja i objavljivanja, troškove koji se odnose na informatičke mreže za razmjenu podataka i sve druge troškove za	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

upravnu i tehničku pomoć koju Komisija može koristiti za djelatnosti na ocjenjivanju sukladnosti i akreditaciji. 2. Komisija ocjenjuje važnost djelatnosti na ocjenjivanju sukladnosti, akreditaciji i nadzoru tržišta koje primaju financijsku pomoć Zajednice u svjetlu zahtjeva politika i zakonodavstva Zajednice te obavješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatu toga ocjenjivanja do 1. siječnja 2013., a zatim svakih pet godina.				
Članak 37. Zaštita financijskih interesa Zajednice 1. Tijekom izvođenja aktivnosti financiranih prema ovoj Uredbi Komisija osigurava zaštitu financijskih interesa Zajednice primjenom preventivnih mjera protiv prijevара, korupcije i svih drugih protuzakonitih radnji, učinkovitim provjerama i povratom nepravедno plaćenih iznosa te, u slučaju da se otkriju nepravilnosti, učinkovitim i proporcionalnim sankcijama s učinkom odvraćanja u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (3), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (4) i Uredbom (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (5). 2. Za djelatnosti Zajednice financirane prema ovoj Uredbi pojam nepravilnosti naveden u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 označava svako kršenje neke odredbe iz zakonodavstva Zajednice ili svako neispunjavanje ugovornih obveza koje je	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

posljedica određenog djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, a koje zbog neopravdane stavke troškova narušava ili bi moglo narušiti opći proračun Europske unije ili proračune kojima ona upravlja. 3. Sporazumi i ugovori koji proizlaze iz ove Uredbe predviđaju nadzor i financijsku kontrolu od strane Komisije ili nekog njezinog ovlaštenog predstavnika i revizije Revizorskog suda, koje se prema potrebi mogu provoditi na terenu.				
POGLAVLJE VI				
ZAVRŠNE ODREDBE				
Članak 38. Tehničke upute Za lakšu provedbu ove Uredbe Komisija sastavlja neobvezujuće smjernice u dogovoru sa zainteresiranim stranama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članak 39. Prelazna odredba Potvrde o akreditaciji izdane prije 1. siječnja 2010. mogu ostati valjane do datuma njihova isteka, ali ne kasnije od 31. prosinca 2014. Međutim, u slučaju njihova produljenja ili obnavljanja primjenjuje se ova Uredba.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članak 40. Pregled i izvješćivanje	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Do 2. rujna 2013. Europskom parlamentu i Vijeću Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe, Direktive 2001/95/EZ i svih drugih pripadajućih instrumenata Zajednice koji se primjenjuju na nadzor tržišta. To izvješće posebno analizira usklađenost pravila Zajednice u području nadzora tržišta. Ako je to prikladno, prate ga prijedlozi za izmjene i/ili konsolidiranje dotičnih instrumenata u interesu boljeg uređivanja i pojednostavnjenja. Izvješće uključuje ocjenu proširenja područja primjene poglavlja III. ove Uredbe na sve proizvode. Do 1. siječnja 2013. i svakih pet godina nakon toga Komisija u suradnji s državama članicama sastavlja i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe.				
Članak 41. Sankcije Države članice utvrđuju pravila o sankcijama za gospodarske subjekte, koje mogu uključivati kaznene sankcije za ozbiljna kršenja, koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu. Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće, a mogu se i povećati ako je dotični gospodarski subjekt prethodno na sličan način prekršio odredbe ove Uredbe. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do 1. siječnja 2010., a bez odlaganja je obavješćuju o svim njihovim naknadnim izmjenama.	2.) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list Crne Gore “, br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) X. KAZNE NE ODREDBE Član 36 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: 1) ne obezbijedi izradu proizvoda u skladu sa propisanim zahtjevima (član 18 stav 1 tačka 1); 2) ne sprovede ili ne obezbijedi sprovođenje postupka ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom (član 18 stav 1 tačka 2);	Potpuno usklađeno		

	3) ne izradi tehničku dokumentaciju ili je ne čuva u propisanom roku (član 18 stav 1 tačka 3); 4) ne izradi ili ne obezbijedi ispravu o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom i ne čuva je u propisanom roku (član 18 stav 1 tačka 4); 5) ne stavi znak usaglašenosti kada je to propisano u skladu sa članom 20 i članom 21 stav 2 ovog zakona (član 18 stav 1 tačka 5); 6) ne sačini deklaraciju o usaglašenosti proizvoda (član 19); 7) ne obezbijedi da se na proizvodu, ambalaži ili drugim dokumentima nalaze elementi koji omogućavaju identifikaciju (broj tipa, šarže, serije i dr.) u skladu sa tehničkim propisom (član 22 st. 2 i 3); 8) ne ispunjava obaveze koje je na njega prenio proizvođač pisanim ovlašćenjem i koja su navedena u ovlašćenju u skladu sa članom 23 stav 1 ovog zakona; 9) stavi na tržište proizvod koji nije usaglašen sa tehničkim propisima (član 24 stav 1); 10) ne postupi u skladu sa članom 24 stav 2 ovog zakona; 11) ne čuva kopiju isprave o usaglašenosti i ne stavi je na raspolaganje nadležnim inspekcijskim organima na njihov zahtjev (član 24 stav 3); 12) ne obezbijedi da uslovi skladištenja ili prevoza ne ugroze usaglašenost proizvoda s propisanim zahtjevima do trenutka isporuke			
--	---	--	--	--

	proizvoda na tržište (član 24 stav 4 i član 25 stav 2); 13) proizvod za koji sumnja da nije usaglašen sa tehničkim zahtjevima stavi, odnosno isporuči na tržište prije nego što predmetni proizvod usaglasa sa tehničkim zahtjevima (član 24 stav 5 i član 25 stav 3); 14) ne postupi u skladu sa članom 24 stav 6 ovog zakona; 15) ne postupi u skladu sa članom 25 stav 4 ovog zakona; 16) nije utvrdio da je proizvod usaglašen sa tehničkim propisima (član 25 stav 1); 17) ne postupi u skladu sa članom 26 ovog zakona; 18) ne obezbijedi da proizvod prati propisana dokumentacija (član 27 stav 1 tačka 1); 19) ne obezbijedi da se na proizvodu odnosno ambalaži ili pratećoj dokumentaciji nalaze podaci iz člana 27 stav 1 tačka 2 ovog zakona; 20) ne postupi u skladu sa članom 27 stav 2 ovog zakona; 21) ne postupi u skladu sa članom 28 ovog zakona; 22) ne postupi u skladu sa članom 29 ovog zakona.			
Članak 42. Izmjene Direktive 2001/95/EZ Članak 8. stavak 3. Direktive 2001/95/EZ zamjenjuje se sljedećim:	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. U slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik, nadležna tijela primjerenom hitnošću poduzimaju odgovarajuće mjere iz stavka 1. točaka od (b) do (f). Postojanje ozbiljnog rizika određuju države članice ocjenjujući svaki pojedinačni slučaj za sebe i uzimajući u obzir smjernice iz Priloga II. točke 8.				
Članak 43. Stavljanje izvan snage Ovime se Uredba (EEZ) br. 339/93 stavlja izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2010. Upućivanja na Uredbu stavljenju izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članak 44. Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2010. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
ANEX I Zahtevi koji se primenjuju na telo koje treba da bude priznato prema članu 14.				
Zahtjevi koji se primjenjuju na tijelo koje treba priznati prema članku 14. 1. Tijelo priznato prema članku 14. ove Uredbe (tijelo) ima sjedište u Zajednici.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

2. Prema statutu tijela nacionalna akreditacijska tijela iz Zajednice imaju pravo biti njegovi članovi, pod uvjetom da ispunjavaju pravila i ciljeve tijela i druge uvjete koji se ovdje utvrđuju i kako je dogovoreno s Komisijom u okvirnom sporazumu. 3. Tijelo se savjetuje sa svim zainteresiranim stranama. 4. Svojim članovima tijelo osigurava usluge uzajamnog vrednovanja u skladu sa zahtjevima iz članaka 10. i 11. 5. Tijelo surađuje s Komisijom u skladu s ovom Uredbom.				
ANEX II CE oznaka				
1. Oznaka CE se sastoji od inicijala „CE” koji imaju sljedeći oblik: 2 Ako se oznaka CE smanjuje ili povećava, moraju se poštovati razmjeri dani u gornjem crtežu u stavku 1. 3. Ako posebno zakonodavstvo ne nameće posebne dimenzije, oznaka CE mora imati visinu od barem 5 mm.	5. Uredb o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti ("Službenom listu CG", br. 55/12) Član 1 Ovom uredbom propisuje se oblik, sadržaj i izgled znaka usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima (u daljem tekstu: znak CE) Član 2 Znak CE sadrži inicijale "CE". Visina znaka CE iznosi najmanje 5 mm, ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno. Znak CE može da sadrži i slikovni znak ili drugu oznaku koja ukazuje na poseban rizik ili upotrebu.	Potpuno usklađeno		

Znak CE stavlja proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.


Izgled odnosno oblik znaka CE dat je u Prilogu 1, koji je sastavni dio ove uredbe.

Član 3


Znak CE može da sadrži i identifikacioni broj prijavljenog tijela, koje je učestvovalo u ocjenjivanju usaglašenosti, u fazi kontrole proizvodnje.

Identifikacioni broj iz stava 1 ovog člana, stavlja tijelo koje je učestvovalo u ocjenjivanju usaglašenosti, ili prema njegovim uputstvima, proizvođač ili ovlašćeni zastupnik.

Prilog 1



--	--	--	--	--



1. Kvalifikacija

U skladu sa zahtevima ovog natpisa, kandidati moraju imati završenu srednjoškolsku obrazovnu instituciju i biti stariji od 18 godina na dan rođenja.

2. Ograničenja

Kandidati koji su bili članovi političkih partija, sindikata ili drugih organizacija koje su se bavile političkim aktivnostima, ne mogu biti prihvaćeni.

3. Cilj

Cilj ovog natpisa je odabrati osobe koje će biti uključene u rad na projektu koji se odnosi na...

Osobe koje su odabrane za ovaj projekt će biti uključene u rad na projektu koji se odnosi na...